

# Relais Petite Enfance Pays de Bidache

Lehen  
Haurtzaroaren  
Bitartekaritza-Gunea  
Bidakaxunealdea



Relai  
Petita Enfança  
País de  
Bidaishe



Avec le soutien de  
Partaideak / Dab lo sostien



# UNE DÉMARCHE UNIQUE DE PRÉ-INSCRIPTION

Vous êtes jeunes parents ou futurs parents et vous souhaitez engager une démarche de préinscription pour votre enfant, tous modes d'accueil confondus ?

## 1 PARCOURS FAMILLE SIMPLIFIÉ

- **Un seul dossier** de préinscription est à compléter. Il permet de formuler des choix pour:
  - la crèche de Bardos
  - la crèche de Bidache
  - un accueil chez un(e) assistant(e) maternel(le)
- **Un contact** avec le Relais Petite Enfance pour obtenir tous les éléments. Ce lieu joue un rôle central d'information et d'accompagnement des familles dans le choix et la pré-inscription à un mode d'accueil.
- **Une possibilité d'accompagnement** spécifique de votre demande en lien avec vos attentes et vos besoins par le Relais Petite Enfance.

## INFORMATION & CONTACTS

Relais Petite Enfance



- Des permanences physiques sur rendez-vous

Mardi après-midi / Bidache  
Tél. 05 59 55 53 11

Lundi et mercredi après-midi / Hasparren  
Tél. 05 59 29 45 80

- Des permanences téléphoniques
- Lundi, mardi et mercredi après-midi  
Tél. 06 45 62 65 26

- Des échanges par mail
- rpe@laguntzaetxerat.com

# AITZINETIK IZENA EMATEKO URRASPIDE BAKAR BAT

Guraso gazteak zarete edo izanen zarete eta zuen haurrentzen izena aitzinetik eman nahi duzue, harrera mota guziak nahasirik?

## FAMILIA-IBILBIDE SINPLIFIKATU BAT

- Aitzinetikako izen emate **dossier bakar bat** osatu behar da. Ondoko hautuak adierazteko bidea emanen dizue:
  - Bardozeko haurtzaindegia
  - Bidaxuneko haurtzaindegia
  - Harrera haurtzain baten etxearen
- Lehen Haurtzaro Bitartekaritza gunearekin **harremanetan** sartzeko bidea argibide guziak hartzeko.  
Gune honek funtsezko eginbeharrik betetzen ditu familiei argibideak emateko eta harrera mota baten hautaketan eta aitzinetikako izen ematean laguntzeko.
- Lehen Haurtzaroaren Bitartekaritza-gunearen bidez, zuen igurikapenei eta beharrei lotutako eskaerari dagokion laguntza berezi bat **ukaiteko aukera**.

### ARGIBIDEAK & Lehen Haurtzaroaren Bitartekaritza- gunearekin **HARREMANETAN** **SARTZEKO BIDEAK**

- **Permanentzia fisikoak** hitzordua harturik  
Astearte arratsaldetan / Bidaxunen  
Tel. 05 59 55 53 11
- **Astelehen eta asteazken arratsaldetan / Hazparnen** - Tel 05 59 29 45 80
- **Telefono permanentziak**  
Astelehen, astearte eta asteazken arratsaldetan - Tel. 06 45 62 65 26
- **E-mezuz trukatzeko**  
[rpe@laguntaetxerat.com](mailto:rpe@laguntaetxerat.com)

# UA PROCEDURA UNICA DE PREINSCRIPCION

Etz joens parents o futurs parents e desiratz engatjar ua procedura de preinscripcion tau mainatge voste, quin que sii lo mode d'arcuelh?

## UN PERCORS FAMILHA SIMPLIFICAT




- **Un sol dossier** de preinscripcion qu'es a completar. Que permet de formular causidas per:
  - la ninoèra de Bardòs
  - la ninoèra de Bidaishe
  - un arcuelh en çò d'un o ua assistent/a mairau
- **Un contacte** dab lo Relai Petita Enfança per obtiner totas las informacions. Aqueth lòc que joga un ròtle centrau d'informacion e d'acompanhament de las familhas dens la causida e la preinscripcion a un mode d'arcuelh.
- **Ua possibilitat d'acompanhament** especific de la vosta demanda en ligam dab las vostas espèras e los vostes besonhs peu Relai Petita Enfança.

### INFORMACION & CONTACTES Relai Petita Enfança

- **Permanéncias presenciaus** dab rendetz-vos  
Dimars vèspe / Bidaishe  
Tel. 05 59 55 53 11
- **Diluns e dimèrcs vèspe / Hasparn**  
Tel. 05 59 29 45 80
- **Permanéncias telefónicas**  
Diluns, dimars e dimèrcs vèspe  
Tel. 06 45 62 65 26
- **Escambis per corric**  
[rpe@laguntaetxerat.com](mailto:rpe@laguntaetxerat.com)

# LA PRÉINSCRIPTION


## MODE D'EMPLOI



1



- Prenez un rendez-vous auprès de l'animateur(trice) du Relais Petite Enfance du Pays de Bidache



- Crèche

Vous serez contacté(e) par le(la) directeur(trice) de la crèche sollicitée

- Assitant(e) maternel(le)

La liste des assistant(e)s maternel(le)s vous sera remise afin que vous puissiez prendre directement contact.

2

- Votre dossier sera présenté en commission d'attribution des places en crèche



>> 2 commissions par an, en mai et octobre

>> votre dossier doit être dûment complété un mois avant la commission



3

- Vous serez informé(e) des modalités d'attribution des places par courrier


# AITZINETIKAKO IZEN EMATEA ERABILBIDEA

# LA PREINSCRIPCION MÒDE D'EMPLEC

1



- Bidaxunealdeko Lehen Haurtzaroko Bitartekaritzagunearen animatzailearekin hitzordu bat har ezazu



- Haurtzindegia Eskatzen duzun haurtzindegiko zuzendaria zurekin harremanetan sartuko da

- Haurtzaina Haurtzainen zerrenda emana izanen zaizu, haikein zuzenean harremanetan sar zaitezen.

2

- Zure dosierra haurtzindegietan lekuak esleitzeko batzordearen denboran aurkeztua izanen da

>> 2 batzorde urtean, maiatzean eta urrian



>> Zure dosierra behar den bezala osatua izan behar da batzordea bildu baino hilabete bat lehenago



3

- Lekuak esleitzeko modalitateak jakinaraziak izanen zaizkizu gutunez.

1



- Prenetx un rendez-vous auprès de l'animateur/a deu Relai Petita Enfanca deu País de Bidaïshe



- Ninoerà Que seratz contactat/da per la directora o peu director de la ninoerà sollicitada

- Assistant/a mairau La lista de las assistentes o deus assistents mairaús que'vs serà remetuda per vse contactar dirèctament.


2

- Lo dossier vòste que serà presentat en comission d'atribucion de las plaças en ninoeràs




>> 2 comissions per an, en mai e octobre

>> lo dossier vòste que deu estar completat de com cau un mes abans la comission



3

- Que seratz informat/da de las modalitats d'atribucion de las plaças per corrièr.



## LES MODES D'ACCUEIL

Spécialement conçu pour le bien-être et l'éveil des enfants, chaque mode d'accueil répond à un cadre réglementaire.

*Pour chacun de ces modes de garde, l'organisation du rythme d'accueil de l'enfant sera à définir en prenant en compte les besoins de la famille et les formules possibles (accueil régulier, accueil occasionnel, etc.).*




### L'ACCUEIL INDIVIDUEL

L'assistant(e) maternel(le) agréé(e) est un (e) professionnel(le) de la petite enfance dont l'agrément – délivré tous les 5 ans et renouvelable par le Conseil Départemental – lui permet l'accueil de 1 à 4 enfants à son domicile, en Maison d'Assistant(e)s Maternel(le)s - MAM ou en crèche familiale.



### L'ACCUEIL COLLECTIF

Les crèches sont des structures collectives soumises à un agrément de fonctionnement délivré par le Conseil Départemental. Les horaires d'accueil sont de 7h30 à 18h45, avec des périodes de fermetures annuelles.



### LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AVEC DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Les enfants en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques peuvent être accueillis avec un Projet d'Accueil Individualisé - PAI qui sera construit entre la famille et le responsable du mode de garde souhaité...



### AUTRES ACCUEILS POSSIBLES

La garde à domicile permet à la famille de :

- faire appel à un service spécialisé ;
- ou de salarier une personne de son choix.

Retrouvez les modalités de chaque accueil sur le site internet [communaute-paysbasque.fr](http://communaute-paysbasque.fr) rubrique enfance et jeunesse.

## HARRERA MOTAK

Haurren ongizaterako eta beren gogoa pizteko pentsatuak, harrera mota guziek arauzko hitzarmen bati erantzuten diote.

*Zaintza mota guzi horiei dagokienez, haurren harrerarako erritmoaren antolaketa finkatua izanen da familiaren beharrak kontuan hartuz eta ahalbideen arabera (eguneroko harrera, noiztenkako harrera, etab.).*

### BANAKO HARRERA

Haurtzain onetsia lehen haurtzaroko profesional bat da, zeinen onespenak 1 - 4 haur errebitzeko bidea ematen dion, bere etxeen, haurtzain-etxe batean, edo familia-haurtzaindegi batean. Departamendu Kontseiluak ditu onespenak ematen, 5 urte guziez, eta berriztatzen.

### TALDEKAKO HARRERA

Haurtzaindegiak, Departamendu Kontseiluak ematen duen ibilera-onespen baten menpeko egitura kolektiboak dira. Harrerarako ordutegia: 07:30 - 18:45, urteko heste denboraldi batzuekin.

### BEHAR BEREZIAK DITUZTEN HAURREN ARDURA HARTZEA

Urritasun bat edo behar bereziak dituzten haurrek errezipituak izan daitezke Banako Harrera Proiektu baten esparruan - BHAP, familia eta hautatutako zaintza motaren arduradunaren artean apailatua.

### BESTE HARRERA MOTAK

Etxeko zaintzaren bidez, familiak ahal du:

- zerbitzu berezitu bati dei egin;
- nahi duen pertsona kontratatu.

Harrera mota bakoitzaren modalitateak aurki itzazu [communaute-paysbasque.fr](http://communaute-paysbasque.fr) webgunean, haurtzaroa eta gazteria atalean.

## LOS MÒDES D'ARCUELH

Especiaument concebut tau ben-estar e lo desvelh deus mainatges, cada mòde d'arcuelh que respon a un encastre reglamentari.

*Per cadun d'aqueths mòdes de guarda, l'organizacion deu ritme d'arcuelh deu mainatge que serà a definir en tot har compte deus besonhs de la familia e de las formulas possiblas (arcuelh regular, arcuelh ocasional, etc.).*

### L'ARCUELH INDIVIDUAU

L'assistant/a mairau aprovat/da qu'es ua o un professionau de la petita enfanca dont l'aprovacion – remetuda cada 5 ans e renoveladera peu Consell Departamentau – li permet l'arcuelh de 1 a 4 mainatges a casa soa, en Maison d'Ajudas Mairaus - MAM o en ninoèra familiau.

### L'ARCUELH COLLECTIU

Las ninoèras que son estructuras collectivas somesas a ua aprovacion de funcionament acordat peu Consell Departamentau. Los oraris d'arcuelh que son de 7h30 a 18h45, dab periodes de barradas amnaus.

### LA PRESA EN CARGA DEUS MAINATGES DAB BESONHS ESPECIFICS


Los mainatges en situacion de handicap o dab besonhs especifics que pòden estar arcuelhuts dab un Projècte d'Arcuelh Individualizat - PAI qui serà bastit enter la familia e lo responsable deu mòde de guarda desirat.

### AUTES ARCUELHS POSSIBLES

La guarda a casa que permet a la familia de:

- har aperet a un servici especializat ;
- o de salariar ua persona, la qui vòlhitz.

Qu'avetz las modalitats de cada arcuelh au site internet [communaute-paysbasque.fr](http://communaute-paysbasque.fr) rubrica enfanca e joenessa.



## LES ACCUEILS

### Crèches gérées par la Communauté Pays Basque

- **Multi-accueil Arc-en-Ciel**

Bidache, 3 allée du parc des sports

capacité d'accueil : 22 places

- sensibilisation à la langue occitane  
(démarche en cours pour un accueil bilingue)

- sensibilisation à la langue basque  
(avec des animations, interventions, etc.)

Tél. 05 59 55 53 97

[multiaccueil.paysdebidache](mailto:multiaccueil.paysdebidache)

[@communaute-paysbasque.fr](mailto:@communaute-paysbasque.fr)

- **Multi-accueil Eihartzea**

Bardos, 199 route de Bidache

capacité d'accueil : 20 places

- accueil bilingue français-basque

- sensibilisation à la langue occitane  
(avec des animations, interventions...)

Tél. 05 40 39 71 77

[creche.eihartzea@communaute-paysbasque.fr](mailto:creche.eihartzea@communaute-paysbasque.fr)

### Assistant(e)s maternel(les)

Sur le territoire du Pays de Bidache,  
ils(elles) peuvent accueillir à leur domicile  
ou choisir de travailler dans un même lieu.

### Maisons d'Assistant(e)s Maternel(le)s - MAM

- **Le Nid Cosy**

Bardos, 1 allée du stade

Tél. 06 30 92 63 02

[monnidcosy@yahoo.com](mailto:monnidcosy@yahoo.com)

# HARRERAK

## Euskal Hirigune Elkargoak kudeatzen dituen haurtzaindegiak

- **Arc-en-Ciel harrera anitzeko haurtzaindegia**  
Bidakunen, 3, Kirol guneko hiribidea  
Leku kopurua: 22  
- okzitanierari sentsibilizazioa (harrera elebidun baterako uraspidea aribidean)  
- euskarari sentsibilizazioa (animazioak, esku hartzeak, etab.)  
Tel. 05 59 55 53 97  
[multiaccueil.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr](mailto:multiaccueil.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr)
- **Eihartza harrera anitzeko haurtzaindegia**  
Bardoze, 199, Bidaxuneko errepidea  
Leku kopurua: 20  
- harrera elebiduna, frantsessez eta euskaraz  
- okzitanierari sentsibilizazioa (animazioak, esku hartzeak...))  
Tel. 05 40 39 71 77  
[creche.eihartza@communaute-paysbasque.fr](mailto:creche.eihartza@communaute-paysbasque.fr)

## Haurtzainak

Bidakunealdeko eremuan, beren etxeau lan egin dezakete, edo elkarrekin leku bakar batean.

## Haurtzain-Etxeak

- **Le Nid Cosy**  
Bardoze, kirol eremuko hiribidea, 1.  
Tel. 06 30 92 63 02  
[monnidcosy@yahoo.com](mailto:monnidcosy@yahoo.com)

# LOS ARCUELHS

## Ninoèras geridas per la Comunautat País Basco

- **Multi-arcuelh Arc-en-Ciel**  
Bidaise, 3 alea deu parc deus espòrts  
capacitat d'arcuelh : 22 plaças  
- sensibilizacion a la lenga occitana (procedura en cors per un arcuelh bilingüe)  
- sensibilizacion a la lenga basca (dab animacions, intervencions, etc.)  
Tel. 05 59 55 53 97  
[multiaccueil.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr](mailto:multiaccueil.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr)
- **Multi-arcuelh Eihartza**  
Bardòs, 199, rota de Bidaise  
capacitat d'arcuelh : 20 plaças  
- arcuelh bilingüe francés-basco  
- sensibilizacion a la lenga occitana (dab animacions, intervencions...))  
Tel. 05 40 39 71 77  
[creche.eihartza@communaute-paysbasque.fr](mailto:creche.eihartza@communaute-paysbasque.fr)

## Ajudas mairaus

Suu parçan de Bidaise, que pòden arcuéller a casa o causir de trabalhar dens un medish lòc.

## Ostaus d'Ajudas Mairaus – MAM

- **Le Nid Cosy**  
Bardòs, 1 alea de l'estadi  
Tel. 06 30 92 63 02  
[monnidcosy@yahoo.com](mailto:monnidcosy@yahoo.com)

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Lieu d'accueil Enfant-parent - LAEP est un espace convivial de découvertes et de jeux ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un parent ou adulte référent et aux futurs parents. L'accès est libre, gratuit sans inscription et anonyme.

Vous venez au rythme que vous voulez.  
Vous restez le temps que vous voulez.

- **Pour les enfants,**  
c'est un lieu de rencontre, de partage.
- **Pour les adultes,** c'est un lieu d'échange, de dialogue entre parents ou avec des professionnels de la petite enfance

### LAEP ARCOLAN

Bidache, 3 allée du parc des sports  
Accueil : jeudi de 9h à 12h  
(hors vacances scolaires)

## BAZENEKITEN?

Haur-Guraso harrera gunea ezagutzak egiteko gune goxo bat da. 0 - 6 urte arteko haurrei zuzendutako jostaleku bat ere izaten da, guraso batek edo heldu erreferente batek lagundurik. Guraso izanen direnei ere irekia zaie. Sartza libro da, urririk, izenik eman gabe eta anonimoa.

Nahi duzun bezain bat etortzen zira.  
Nahi duzun bezain bat egoten zira.

- **Haurrentzat,**  
topaketa eta partekatzeko gune bat da.
- **Helduentzat,** gurasoen artean edo lehen haurtzaroko profesionalekin trukatzeko eta mintzatzeko gune bat da.

### ARCOLAN Haur-Guraso harrera gunea

Bidaxunen, 3, Kirol guneko hiribidea

Harrerarako ordutegia: ostegunean,  
9:00 - 12:00 (eskolako oporretan izan ezik)

## AC SABÈTZ ?


Lo Lòc d'arcuelh Mainatge-parent - LAEP qu'es un espaci conviviu de descobèrtas e de jòcs obèrt aus mainatges de 0 a 6 ans accompanhats d'un parent o adulte referent e aus futurs parents. L'accès qu'es libre, a gratis shens inscripcion e anonime.

Que vienetz au ritme qui vòlhitz.  
Que demoratz lo temps qui vòlhitz.

- **Taus mainatges,**  
qu'es un lòc d'encontre, de partatge.
- **Taus adultes,** qu'es un lòc d'escambi, de dialògue enter parents o dab professionaus de la petita enfanca

### LAEP ARCOLAN

Bidaieshe, 3 alea deu parc deus espòrts  
Arcuelh : dijaus de 9h a 12h  
(hora vacanças escolaras)



## Pôle Côte Basque-Adour

### Pôle Nive-Adour

### Pôle Pays de Bidache

### PARTOUT

**SUR LE TERRITOIRE,  
LES RELAIS PETITE ENFANCE  
SONT DES LIEUX**

**RESSOURCES POUR  
VOUS ORIENTER ET VOUS**

**GUIDER DANS LE CHOIX  
DES MODES DE GARDE**

### Pôle Sud Pays Basque

### Pôle Pays de Hasparren

### Pôle Soule-Xiberoa

**LURRALDE OSOAN,  
LEHEN HAURTZAROKO**

**BITARTEKARITZA-GUNEAK**

**ZUEN LAGUNTZEKO**

**ETA GIDATZEKO GUNEAK**

**DIRA, HARRERA MOTA BAT**

**HAUTA DEZAZUEI.**

**PERTOT CAPVATH LO PAÍS,**

**LOS RELAIS PETITA ENFANÇA**

**QUE SON LÒCS RESSORSAS**

**PER VS'ORIENTAR E VSE**

**GUIDAR PER CAUSIR LOS  
MÒDES DE GUARDA.**

### Crèches gérées par la Communauté Pays Basque

### Euskal Hirigune Elkargoak kudeatuturiko haurtzaindegiaik

### Ninoéras geridas per la Comunautat País Basco

- Multi-accueil Arc-en-Ciel **01**
- Multi-accueil Eihartza **02**

### Maisons d'Assistant(e)s

### Maternel(le)s - MAM

### Haurtzain-Etxeak

### Ostaus d'Ajudas

### Mairaus – MAM

- Le Nid Cosy **03**

### Pôle Garazi-Baigorri

Informations et contacts :  
**Argibideak ukaiteko eta  
harremanetan sartzeko:**

**Informacions e contactes :**  
[communaute-paysbasque.fr](http://communaute-paysbasque.fr)

# 0-6

Ans  
Urtekoak  
Ans

---

1

Référent  
unique  
préinscription  
**Erreferente  
bakarra 1**  
atzinetikako  
izen ematea

Referent  
unic  
preinscripcion

---

3

Choix  
d'accueil  
**Harrera mota  
hautara**  
**Causida  
d'arcuelh**

